

simplex

SIMKYD PN.2514.KS i PN.2524.KS

Alkidni završni premaz u polumat varijanti



**Poljoprivreda,
građevinarstvo i
zemljani radovi
(ACE)**



**Autobusi i
kabine
kamiona**



**Komercijalna
vozila i
dizalice**



**Viljuškari i
oprema za
rukovanje**



**Mašine i
tehnička
oprema**

OPIS PROIZVODA


Visokokvalitetna satenska alkidna boja pogodna za širok spektar primjena. Idealna je za farbanje industrijskih i poljoprivrednih mašina, dizalica, liftova ili kontejnera. Kada se kombinuje sa Simplex pigmentima, stvara dugotrajan i gladak premaz sa visokim estetskim vrijednostima. Kao jednokomponentni proizvod, brzo se suši i jednostavna je za primjenu. Može se nanositi različitim metodama, ali se najbolji vizuelni efekti postižu tradicionalnim nanošenjem prskanjem vazduhom. Pored tradicionalnog čeličnog tržišta, ova boja se može uspješno koristiti i na drvenim površinama prethodno grundiranim odgovarajućim proizvodima. Njen sjajni ekvivalent su SIMKYD PN.2519.KS i PN.2529.KS.

Tehnički podaci

Gustina na 20°C	1,22 ± 0,03 kg/l	
Viskozitet isporuke	70-80 KU	
Sadržaj čvrstih materija u komponenti A	52-57 %	po težini
	47-54 %	po zapremini
V.O.C proizvoda	426,5 g/l	
V.O.C u smesi (A+B)	597 g/l	
Dostupne boje	RAL, NCS, PANTONE i sve pune boje korišćene u automobilskoj industriji	
Dostupni razređivači	alkidni razređivači	
Sjaj 60°	~ 40%	
Teorijska pokrivnost	8-9 m ² (50 μm)	

Receptura proizvoda u skladu sa smernicama VOC-a (Uredba Ministarstva privrede i rada od 16. januara 2007. godine o smanjenju VOC jedinjenja, Uredba Ministarstva zaštite životne sredine od 20. decembra 2005. godine o standardima emisije iz postrojenja). Proizvodi koje isporučuje naša kompanija prolaze brojne fabričke testove, zahvaljujući čemu mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, potrebno je obratiti pažnju na pojedinačne uslove skladištenja, pripreme i nanošenja, koji mogu uticati na konačan efekat premaza. Garancija održavanja najvišeg kvaliteta premaza postiže se korišćenjem proizvoda isključivo sa proizvodima istog proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje očuvanje parametara i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima drugih proizvođača. Uslov za priznavanje garancije i bilo kakvih zahteva je pravilna primena tehnologije i tehnike korišćenja proizvoda - u skladu sa tehničkim listom i izvođenjem probnog prskanja pre konačnog farbanja.

Multichem Sp. z o.o. | 62-030 Luboń, ul. Przemysłowa 2 | tel. +48 61 893 37 31, fax +48 61 893 37 32 | e-mail: info@multichem.pl www.multichem.pl



PODLOGE NA KOJE SE PROIZVOD MOŽE NANOSITI

Površine sa stabilnim karakteristikama ili grundirane SIMPLEX/PROFIX prajmerima pogodnim za premazivanje 1K proizvodima (npr. SIMKYD PN.1521.NA alkidni prajmer, SPN.1722.BE zavarivi poliuretanski prajmer).



PRIPREMA POVRŠINE PRE FARBANJA

Nanosi se na čiste, brušene i odmašćene površine (npr. CP 015 brzi odmašćivač ili CP 016 sporiji odmašćivač), ili metodom mokro-na-mokro.
Ne nanosi se direktno na čelik, pocinčani čelik i aluminijum.



PRIPREMA PROIZVODA

Odnosi mešanja sa razređivačima: Kao 1K proizvod, potrebno ga je razrediti od 5 do 25% alkidnim razređivačem, u zavisnosti od potreba i izabrane metode nanošenja.



NANOŠENJE

Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C viša od tačke rosišta. Preporučuje se nanošenje u prostorijama sa odgovarajućom ventilacijom.

KONVENCIJALNO PRSKANJE tradicionalni pistolet za prskanje / vazdušno prskanje / dijafragmska pumpa



mlaznica	vazdušni pritisak	pritisak vazdušne pomoći	viskoznost primjene DIN 4 mm na 20°C
1,4-1,8	1,8- 3 BAR	nije primjenjivo	20-25 sec.

AIRMIX



mlaznica	vazdušni pritisak	pritisak vazdušne pomoći	viskoznost primjene DIN 4 mm na 20°C
0,009- 0,013	1,7- 3 BAR	1,5-2,8 BAR	25-35 sec.

AIRLESS



mlaznica	vazdušni pritisak	pritisak vazdušne pomoći	viskoznost primjene DIN 4 mm na 20°C
0,011- 0,013	1,7- 3 BAR	nije primjenjivo	35-55 sec.



Vreme upotrebljivosti
4h



Aplikacija
1,5-2 slojeva
30-60 µm svaki



Pauza nanosa
10-20 minuta
u zavisnosti od debljine slojeva (WFT)



Aplikacija valjkom
0-10% razredi
vač



VREME SUŠENJA

Suv na prašinu	30 min at 20°C
Spremno za upotrebu	8 h na 20°C
Suvo na dodir	2 h na 20°C
Potpuno suvo	30 dana na 20°C
Mogućnost ponovnog farbanja	do 60 min ili posle 72 h

Proizvodi se moraju čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, u provetреноj i hladnoj prostoriji. Preporučena temperatura skladištenja: 5-30°C. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Rok trajanja: 24 meseca od datuma proizvodnje.